

Prečišćeni tekst Zakona o državnoj imovini obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore", br. 021/09 od 20.03.2009),
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list Crne Gore", br. 040/11 od 08.08.2011), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

## **ZAKON**

### **O DRŽAVNOJ IMOVINI**

("Službeni list Crne Gore", br. 021/09 od 20.03.2009, 040/11 od 08.08.2011)

#### **I. OSNOVNE ODREDBE**

##### **Sadržaj zakona**

##### **Član 1**

Ovim zakonom uređuje se korišćenje, upravljanje i raspolaganje stvarima i drugim dobrima koja pripadaju Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi (u daljem tekstu: državna imovina).

##### **Pojam državne imovine**

##### **Član 2**

Državnu imovinu, u smislu ovog zakona, čine: pravo državne svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, na novčanim sredstvima, hartije od vrijednosti, i druga imovinska prava koja pripadaju Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi.

Namjena stvari i drugih dobara u državnoj imovini određuje se zakonom ili odlukom nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

##### **Vršenje imovinskih prava**

##### **Član 3**

Imovinska prava na stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini vrše se u skladu sa ovim zakonom i na način kojim se obezbjeđuje javnost.

Nadležni organi dužni su da sa stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini postupaju kao dobri domaćini i odgovaraju za to.

##### **Subjekti državne svojine**

##### **Član 4**

Vlasnik stvari u državnoj svojini je Crna Gora.

Određena svojinska ovlašćenja na stvarima u državnoj svojini vrše opštine na način propisan ovim zakonom.

Svojinska ovlašćenja na stvarima u državnoj svojini vrše i drugi subjekti: državni organi, organi lokalne samouprave i javnih službi čiji je osnivač Crna Gora, odnosno lokalna samouprava i drugi organi i organizacije koji koriste sredstva budžeta ili upravljaju državnom imovinom, u skladu sa zakonom i drugim propisom donesenim na osnovu zakona.

##### **Dominium i imperium**

##### **Član 5**

Država je u građanskopravnim odnosima vlasnik stvari kao i drugi subjekti prava (dominium).

Prirodnim bogatstvima i dobrima u opštoj upotrebi država preko nadležnih organa i organizacija upravlja i raspolaže u javnom interesu, u skladu sa zakonom (imperium).

##### **Nadležni organ za raspolaganje državnom imovinom Crne Gore**

##### **Član 6**

Imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine vrši Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), odnosno organ jedinice lokalne samouprave određen zakonom i statutom opštine, odnosno Skupština Crne Gore iznad određene vrijednosti, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Nadležni organi javne službe vrše imovinska prava i ovlašćenja u pogledu državne imovine koja je na njih prenesena, pod uslovima i na način utvrđen ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

## **Primjena opštih pravila**

### **Član 7**

Na sticanje i prestanak prava svojine i drugih imovinskih prava iz državne imovine primjenjuju se opšta pravila, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

## **Namjena stvari i drugih dobara u državnoj imovini**

### **Član 8**

Stvari i druga dobra u državnoj imovini koriste se za ostvarivanje funkcija Crne Gore, lokalne samouprave, državnih organa i organa lokalne samouprave i za obavljanje djelatnosti javnih službi čiji je osnivač Crna Gora, odnosno lokalna samouprava.

Stvari i druga dobra iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti i za obavljanje djelatnosti radi sticanja prihoda, odnosno dobiti, u skladu sa zakonom.

## **Promet prava u državnoj imovini**

### **Član 9**

Imovinska prava na stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini su u prometu, ako zakonom nije drukčije određeno.

Prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi ne mogu biti objekti privatne svojine.

Imovinska prava na stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini mogu preći u privatnu svojinu na osnovu odluke nadležnog organa, pravnog posla ili na drugi način, u skladu sa zakonom.

## **Značenje pojedinih izraza**

### **Član 10**

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- 1) državni organi su: Skupština Crne Gore, Predsjednik Crne Gore, Vlada, Ustavni sud Crne Gore, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Državno tužilaštvo, ministarstva i drugi organi uprave, sudovi, Centralna banka Crne Gore, Državna revizorska institucija i druge službe čiji je osnivač Crna Gora;
- 2) lokalna samouprava je opština, Glavni grad i Prijestonica (u daljem tekstu: opština);
- 3) organi opštine su: skupština opštine, skupština Glavnog grada i Prijestonice, predsjednik opštine, gradonačelnik Glavnog grada i Prijestonice, organi lokalne uprave i drugi organi i službe čiji je osnivač opština.
- 4) javne službe su: Univerzitet Crne Gore, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i drugi organi i organizacije koji vrše javna ovlašćenja čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština;
- 5) imovina bivših društveno-političkih organizacija je imovina kojom su raspolagale bivše društveno-političke organizacije: Savez komunista, Socijalistički savez radnog naroda i Savez socijalističke omladine;
- 6) budžetski korisnici su korisnici sredstava budžeta Crne Gore, budžeta opštine i drugi korisnici koji po bilo kom osnovu koriste sredstva javnih prihoda;
- 7) javni prihodi su prihodi budžeta Crne Gore, prihodi budžeta opštine i prihodi javnih službi koji se ostvaruju po osnovu doprinosa, prihoda od djelatnosti i drugih prihoda koji su uvedeni zakonom;
- 8) dobra od opšteg interesa su prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i ostala dobra od opšteg interesa (kulturna dobra, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šumska zemljišta, morsko dobro, posebno zaštićeni rezervati i staništa ugroženih ili zaštićenih vrsta životinja, biljaka i druga dobra u skladu sa zakonom);
- 9) javna dobra su prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi;

- 10) dobra u opötoj upotrebi su dobra koja su dostupna svima pod jednakim uslovima i njihova upotreba se vröi bez posebnih dozvola ili odobrenja nadleünih organa (putevi, trgovci, vodotoci, luke, aerodromi, gradski parkovi i drugo);
- 11) prirodna bogatstva su dobra nastala prirodnim putem koja su, zbog svojih svojstava od posebnog ekonomskog značaja, zakonom proglašena prirodnim bogatstvom (rude, vode, divljač, pijesak, öljunak, kamen i druga dobra nastala prirodnim putem);
- 12) raspolaganje je prenos svih ili nekih svojinskih ovlaöćenja na treća lica: otuđenje (prodaja, razmjena, poklon), davanje na upravljanje, davanje na koriöćenje, davanje u zakup, pravo sluübenosti, zalaganje pokretnih i nepokretnih stvari (zaloga, hipoteka i fiducija, koncesija i slično);
- 13) upravljanje imovinom je odlučivanje o čuvanju, odrüavanju, obnavljanju, ostvarenju prihoda, osiguranju i unaprjeđivanju, kao i o drugim pitanjima od značaja za ostvarenje namjene stvari;
- 14) koriöćenje stvari u drüavnoj svojini je upotreba stvari i pribiranje prihoda u skladu sa prirodom i namjenom te stvari, određenim zakonom ili aktom nadleünog drüavnog organa;
- 15) stvari i druga dobra veće vrijednosti su pokretne i nepokretne stvari čija je pojedinačna vrijednost veća od 3.000 Ä;
- 16) sluübene zgrade i poslovne prostorije su nepokretnosti koje koriste drüavni organi, organi opötine i javne sluübe za ostvarivanje funkcija u zemlji i inostranstvu;
- 17) nepokretne stvari za posebne namjene su: zemljiöte, zgrade, podzemni i nadzemni objekti s pratećom infrastrukturom i druge nepokretnosti koje za potrebe odbrane i bezbjednosti Crne Gore koriste ministarstva nadleüna za poslove odbrane i za unutraönje poslove i organi uprave nadleüni za poslove policije i bezbjednosti, kao i zemljiöte, zgrade i druge nepokretnosti koje sluüe za potrebe zbrinjavanja stranih drüavljana i lica bez drüavljanstva;
- 18) opremu čine: računarski sistemi, sistemski i aplikativni softver, sredstva veze, kancelarijski namjeötaj, birotehnička oprema i druge stvari koje drüavnom organu, organu opötine, odnosno javne sluübe sluüe za vröenje njegovih funkcija, čiji je vijek trajanja pod normalnim uslovima koriöćenja duüi od jedne godine, ako zakonom nije drukčije određeno;
- 19) prevozna sredstva su: motorna vozila, plovni objekti, vazduhoplovi i druga prevozna sredstva koja sluüe za obavljanje potreba drüavnih organa, odnosno organa opötine;
- 20) pokretne stvari za posebne namjene su: prevozna sredstva, naoruüanje, borbena sredstva i oprema koja ima namjenski karakter za odbranu i bezbjednost Crne Gore, kao i druge pokretne stvari za potrebe odbrane i bezbjednosti;
- 21) novčana sredstva su sredstva stečena iz javnih prihoda obezbijedena u budüetu Crne Gore, budüetu opötine, drüavnim fondovima i bilansima drugih organa i organizacija koje koriste sredstva javnih prihoda, kao i novčana sredstva i sredstva plaćanja koja po drugim osnovama stiču drüavni organi, Crna Gora, opötina i javna sluüba;
- 22) hartije od vrijednosti su hartije koje emituje ili stekne Crna Gora, opötina i javna sluüba (obveznice, drüavni zapisi, mjenice, akcije i drugo);
- 23) predmeti istorijsko-dokumentarne, umjetničke i kulturne vrijednosti su: slike, ikone, skulpture, predmeti od plemenitih metala, tapiserije, povelje i drugi predmeti likovne i primijenjene umjetnosti, kao i drugi predmeti i djela od istorijskog, umjetničkog i kulturnog značaja, koje je stekla Crna Gora i opötina, odnosno drugi organi i organizacije koje koriste sredstva javnih prihoda;
- 24) stan za sluübene potrebe je stan namijenjen za smjeötaj izabranih i postavljenih lica za vrijeme obavljanja funkcija i duünosti;
- 25) druga imovinska prava su: stvarna, intelektualna (pravo na patent, pravo na licencu, model, uzorak i üig, pravo koriöćenja tehničke dokumentacije) i obligaciona prava.

## II. STVARI I DRUGA DOBRA KOJIMA RASPOLAüE CRNA GORA

### Dobra od opöteg interesa

#### Prirodna bogatstva

#### Član 11

Prirodna bogatstva kojima raspolaüe Crna Gora su:

- rude, nafta, gas i druga prirodna bogatstva određena zakonom;

- izvori mineralnih i termalnih voda;
- radio-frekvencije i numeracije;
- prirodna jezera i druge vodne akumulacije i ũiva i neũiva bogatstva u njima koja u skladu sa propisima nijesu u privatnoj svojini;
- unutraŕnje morske vode i teritorijalno more, morsko dno, podmorje i podzemlje, ũiva i neũiva bogatstva u njima;
- sprudovi, rječni nanosi, navozi, nasipi, kupaliŕta, hridi, limani, grebeni, vrulje, izvori i vrela;
- obale i kanali koji su u drŕavnoj svojini;
- vodotoci i podzemne vode od znaćaja za Crnu Goru, u skladu sa zakonom;
- ostala prirodna bogatstva od znaćaja za Crnu Goru odrećena zakonom.

### **Dobra u opŕtoj upotrebi**

#### **Ĉlan 12**

Dobra u opŕtoj upotrebi kojima raspolaŕe Crna Gora su:

- vazduŕni prostor;
- putevi (autoputevi, magistralni i regionalni putevi) i prateći objekti;
- aerodromi sa pripadajućom infrastrukturom;
- ũeljeznićka infrastruktura u skladu sa zakonom;
- luke, lukobrani i brane;
- infrastrukturni objekti od znaćaja za Crnu Goru;
- predmeti izvaćeni arheoloćkim iskopavanjem;
- koridori i satelitske orbite.

### **Druga dobra od opŕteg interesa**

#### **Ĉlan 13**

Druga dobra od opŕteg interesa kojima raspolaŕe Crna Gora su:

- ŕume, ŕumsko zemljiŕte i ŕumski putevi koji im pripadaju u svojini Crne Gore obuhvaćeni posebnim osnovom gazdovanja;
- drŕavna imovina u zaŕtićenim djelovima prirode - nacionalni parkovi;
- graćevinsko i drugo zemljiŕte kao i objekti u svojini Crne Gore u zoni morskog dobra;
- termoelektrane sa pripadajućim objektima;
- objekti za prenos elektrićne energije (dalekovodi i trafostanice);
- kote i trase za elektronske, telekomunikacione i radio-difuzne sisteme u svojini Crne Gore;
- telekomunikacioni objekti u svojini Crne Gore;
- radio-difuzni objekti u svojini Crne Gore;
- skloniŕta u svojini Crne Gore;
- graćevinsko zemljiŕte u svojini Crne Gore;
- poljoprivredno zemljiŕte u svojini Crne Gore;
- vodno zemljiŕte od znaćaja za Crnu Goru u svojini Crne Gore;
- objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo i socijalnu zaŕtitu sa pripadajućim zemljiŕtem u svojini Crne Gore;
- spomenici kulture u svojini Crne Gore;
- kulturno-istorijska dobra, ako nijesu u svojini drugih pravnih i fizićkih lica;
- objekti za sport i fizićku kulturu sa pripadajućim zemljiŕtem u svojini Crne Gore;
- biljni i ũivotinjski svijet;
- druga dobra u skladu sa zakonom.

### **Ostala dobra u drŕavnoj imovini**

#### **Ĉlan 14**

Ostala dobra u dr̄avnoj imovini kojima raspolaūe Crna Gora su:

- novčana sredstva stečena po osnovu javnih i drugih prihoda koji pripadaju Crnoj Gori;
- imovina koju su u skladu sa zakonom stekli ili steknu dr̄avni organi i javne sluūbe čiji je osnivač Crna Gora;
- stvar izgrađena, odnosno pribavljena iz javnih prihoda po osnovu ulaganja dr̄avnih organa i javnih sluūbi čiji je osnivač Crna Gora;
- imovina bivöeg Saveza komunista i ostalih druötveno-političkih organizacija;
- imovina stečena raspodjelom imovine SFRJ, SRJ i DZSiCG;
- pokretne i nepokretne stvari bivöe dinastije Petrović NJegoö;
- pokretne i nepokretne stvari stranih diplomatskih i konzularnih predstavniötva u Kraljevini Crnoj Gori;
- vojna utvrđenja;
- nepokretne i pokretne stvari koje se smatraju napuötenim u skladu sa Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima;
- imovina stečena poklonom Crnoj Gori;
- imovina ostvarena po osnovu ulaganja Crne Gore u privredna druötva i javna preduzeća;
- imovina stečena kupovinom, razmjenom, eksproprijacijom ili realizacijom prava garancija (zaloūnim, fiducijarnim i dr.) na pokretnim i nepokretnim stvarima, kao i na pravima;
- stvari u svojini Crne Gore koje sluūe za ostvarivanje funkcija dr̄avnih organa, javnih sluūbi u zemlji i inostranstvu čiji je osnivač Crna Gora;
- imovinska prava i hartije od vrijednosti u imovini Crne Gore;
- imovina stečena izgradnjom po BOT sistemu i koncesiji;
- oprema i uređaji u dr̄avnoj svojini;
- druga imovina koja je stečena u skladu sa zakonom.

### **III. STVARI I DRUGA DOBRA KOJIMA RASPOLAŒE OPätINA**

#### **Lokalna dobra od opöteg interesa**

##### **Prirodna bogatstva**

##### **član 15**

Prirodna bogatstva kojima raspolaūe opötina su:

- izvori voda i manjih vodotoka (koji izviru i uviru na području opötine) od lokalnog značaja u skladu sa zakonom;
- mineralne sirovine (öljunak, pijesak i kamen), ako nije u pitanju eksploatacija u skladu sa zakonom;
- obale rijeka i jezera u okviru generalnog urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije koje su u imovini opötine, a koji su donijeti do stupanja na snagu ovog zakona;
- ostala prirodna bogatstva od lokalnog značaja određena zakonom.

#### **Lokalna dobra u opötoj upotrebi**

##### **član 16**

Lokalna dobra u opötoj upotrebi kojima raspolaūe opötina su:

- vodovodna i kanalizaciona infrastruktura od lokalnog značaja;
- opötinski putevi (lokalni i nekategorisani) i prateći objekti;
- ulice u naseljima i trgovima;
- javna rasvjeta;
- javne i zelene površine i gradski parkovi;
- groblja;
- podzemni i nadzemni prolazi.

#### **Druga lokalna dobra od opöteg interesa**

## Član 17

Druga lokalna dobra od opöteg interesa kojima raspolaûe opötina su:

- öumsko zemljiöte i öume koje nijesu obuhvaćene posebnom öumskom osnovom (utrine, paönjaci, öikare i drugo), a koje su obuhvaćene generalnim urbanističkim planom, detaljnim urbanističkim planom, urbanističkim projektom i lokalnom studijom lokacije koje su u imovini opötine, a koji su donijeti do stupanja na snagu ovog zakona;
- građevinsko zemljiöte u imovini opötine;
- poljoprivredno zemljiöte u imovini opötine u okviru generalnog urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije koji su donijeti do stupanja na snagu ovog zakona;
- vodno zemljiöte od lokalnog značaja u imovini opötine;
- kote i trase za elektronske, telekomunikacione i radio-difuzne sisteme od lokalnog značaja;
- povröine za rekreaciju;
- toplovodi od lokalnog značaja;
- spomenici kulture u imovini opötine;
- objekti za sport i fizičku kulturu sa pripadajućim zemljiötem u imovini opötine;
- parking prostori;
- pijace;
- javne garaûe;
- arheoloöki lokaliteti lokalnog značaja u skladu sa zakonom;
- objekti u imovini opötine u zoni morskog dobra;
- druga dobra od opöteg interesa u skladu sa zakonom.

### Ostale stvari i dobra kojima raspolaûe opötina

## Član 18

Ostala drûavna imovina kojom raspolaûe opötina je:

- novćana sredstva stećena po osnovu javnih prihoda koji pripadaju opötini;
- imovina opötine koja sluûi za ostvarivanje funkcija organa i javnih sluûbi u zemlji i inostranstvu čiji je osnivač opötina;
- imovina stećena po osnovu ulaganja organa opötine i javnih sluûbi čiji je osnivač opötina;
- imovina stećena poklonom opötini od strane fizičkih i pravnih lica;
- imovina bivöih druötveno-političkih organizacija;
- imovina koju drûavni organi prenesu u imovinu opötine;
- imovina stećena kupovinom, razmjenom, eksproprijacijom ili realizacijom zaloûnog prava na pokretnim i nepokretnim stvarima, kao i na pravima;
- imovinska prava i hartije od vrijednosti u imovini opötine;
- druga imovina koja je u skladu sa zakonom imovina opötine.

### Sporna prava

## Član 19

U sumnji da li je stvar ili dobro u svojini Crne Gore ili imovini opötine, uzeće se da njime raspolaûe Crna Gora.

## IV. UPRAVLJENJE I KORIäĆENJE

### Organ nadleûan za upravljanje

## Član 20

Drûavnom imovinom Crne Gore upravlja organ uprave nadleûan za poslove imovine, ukoliko posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Organ iz stava 1 ovog člana obavlja i sljedeće poslove:

- vodi jedinstvenu evidenciju i registar drûavne imovine;
- stara se o namjenskom koriöćenju drûavne imovine;

- brine o imovini koja po sili zakona postaje državna imovina;
- stara se o poslovima upisa u katastar, parcelacije, razgraničenja, razmjene, pripreme nacrtu ugovora i praćenje njihove realizacije, naplata zakupa i drugim poslovima u vezi sa državnom imovinom;
- obezbjeđuje uslove za zaštitu imovine;
- po nalogu Vlade i Ministarstva finansija obavlja i druge poslove.

Poslove iz st. 1 i 2 ovog člana za potrebe opštine vrši organ određen statutom opštine.

Poslove iz st. 1 i 2 ovog člana za potrebe javne službe vrši organ određen zakonom, odnosno aktom o osnivanju.

## **Način upravljanja i korišćenja**

### **Član 21**

Nadležni organ je dužan da zakonito i ekonomično upravlja i koristi stvari i druga dobra u državnoj imovini u skladu sa njihovom prirodom i namjenom.

## **Odgovornost**

### **Član 22**

Starješina koji rukovodi državnim organom, organom opštine i lice koje rukovodi javnom službom odgovorni su za zakonito i ekonomično upravljanje i korišćenje državne imovine.

Zaposleni u državnim organima, organima opštine i javnim službama odgovorni su za savjesnu i namjensku upotrebu imovine koju koriste u obavljanju poslova, na način propisan zakonom i opštim aktom.

## **Upotreba sredstava**

### **Član 23**

Sredstva ostvarena prodajom državne imovine koriste se za realizaciju strukturnih reformi, otvaranje radnih mjesta, ulaganje u infrastrukturu i druge kapitalne investicije od interesa za Crnu Goru, odnosno od lokalnog značaja na osnovu odluka nadležnog organa.

U slučaju prodaje ili davanja u dugoročni zakup zemljišta iz člana 64 st. 2 i 3 ovog zakona od strane Crne Gore, opštini na čijoj teritoriji se nalazi pripada 30% realizovane vrijednosti za potrebe gradnje infrastrukturnih objekata.

Uplata se vrši nakon izdvajanja propisanog iznosa za potrebe obeštećenja bivših vlasnika.

## **Pravo korišćenja javnog dobra**

### **Član 24**

Na javnom dobru se mogu sticati posebna prava korišćenja (koncesija, BOT, zakup i drugih aranžmana privatno javnog partnerstva) pod uslovima određenim zakonom.

## **Davanje na korišćenje**

### **Član 25**

Vlada, na predlog Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), odlučuje o uslovima davanja na korišćenje nepokretnih stvari veće vrijednosti, koje služe za obavljanje djelatnosti državnih organa.

O davanju na korišćenje nepokretnih i pokretnih stvari, koje služe za obavljanje djelatnosti organa opštine, odlučuje nadležni organ opštine određen statutom.

O davanju na korišćenje, rasporedu i prestanku korišćenja nepokretnosti, koje služe za obavljanje djelatnosti javne službe, odlučuje osnivač.

## **Obavješćavanje o nastalim promjenama**

### **Član 26**

Ako državni organ, organ opštine, odnosno lice koje rukovodi javnom službom zbog promjene nadležnosti, smanjenja obima poslova ili drugih okolnosti prestane da koristi imovinu ili njen dio, dužan je da o tome obavijesti Vladu ili nadležni organ opštine, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Vlada, odnosno nadležni organ opštine odlučuje o daljoj namjeni imovine iz stava 1 ovog člana.

## **Oduzimanje stvari**

### Član 27

Kada državni organi, odnosno organi opštine i javne službe koje je osnovala Crna Gora, odnosno opština, nepokretnu stvar ne održavaju kako treba i koriste je suprotno prirodi i namjeni stvari ili je ne koriste, usljed čega postoji opasnost od nastupanja znatne štete, Vlada, odnosno nadležni organ opštine oduzće tu nepokretnost od korisnika, na predlog Ministarstva, odnosno nadležnog organa opštine.

### Posebna pravila za korišćenje nekih stvari

### Član 28

Vlada, odnosno nadležni organ opštine posebnim propisom određuje uslove i način korišćenja:

- službenih zgrada i prostorija;
- objekata za reprezentativne potrebe;
- stanova za službene potrebe;
- nepokretnih stvari za posebne namjene;
- prevoznih sredstava;
- pokretnih stvari za posebne namjene;
- predmeta umjetničke i kulturne vrijednosti.

## V. RASPOLAGANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

### Organ nadležan za raspolaganje

### Član 29

Nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini, na kojima svojinska ovlaštenja vrši Crna Gora, raspolaže Vlada ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno.

Nepokretnim i pokretnim stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini, na kojima određena svojinska ovlaštenja vrši opština, raspolaže nadležni organ opštine u skladu sa ovim zakonom i statutom.

O raspolaganju stvarima i drugim dobrima u državnoj imovini iznad vrijednosti od 150.000.000 €, na predlog Vlade, odlučuje Skupština Crne Gore.

### Raspolaganja stvarima manje vrijednosti

### Član 30

O raspolaganju i korišćenju pokretnih stvari i drugih dobara manje vrijednosti, izuzev davanja poklona, odlučuje starješina koji rukovodi državnim organom, organ određen statutom opštine, odnosno lice koje rukovodi javnom službom koja tu stvar koristi.

### Razmjena

### Član 31

Stvari i druga dobra kojima raspolaže Crna Gora ili opština mogu se međusobno razmjenjivati uz primjenu principa jednakih vrijednosti uzajamnih davanja, ukoliko je to u interesu obavljanja poslova državnih organa i organa opštine i javne službe.

Ako su predmet razmjene stvari i druga dobra kojima upravljaju i koje koriste javne službe, mogu se razmjenjivati uz saglasnost osnivača koji odlučuje o raspolaganju imovinom.

### Zaključenje ugovora

### Član 32

O raspolaganju i razmjeni stvari i drugih dobara iz imovine Crne Gore, imovine opštine i javne službe zaključuje se ugovor u pisanoj formi.

Ugovor iz stava 1 ovog člana zaključuje starješina državnog organa koga odredi Vlada, za opštinu starješina organa određen statutom, a za javnu službu rukovodilac službe.

### Ustupanje stvari

### Član 33



Vlada moûe, na zahtjev opõtine, odlučiti da nepokretne i pokretne stvari i druga dobra u imovini Crne Gore, koje ne koriste drûavni organi ili javne sluûbe ÷iji je osnivaç Crna Gora, ustupi opõtini na privremeno upravljanje i koriöćenje, sa ili bez naknade.

Opõtina moûe, na zahtjev Vlade, odlučiti da nepokretne i pokretne stvari iz imovine opõtine, koje ne koriste organi opõtine ili javne sluûbe ÷iji je osnivaç opõtina, ustupi Vladi na privremeno upravljanje i koriöćenje, sa ili bez naknade.

## **Vröenje imovinskih prava opõtine**

### **Çlan 34**

Opõtina odlučuje o sticanju i raspolaganju pravima koja joj pripadaju u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog ÷lana, opõtina moûe raspolagati imovinskim pravima u pograniçnom području u dubini od 5 km od graniçne linije uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade.

O otuðenju imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju opõtini, prethodno saglasnost daje Vlada, osim u sluçajevima iz ÷lana 40 stav 2 taç. 1, 2, 3 i 4 ovog zakona.

## **Nepokretnost potrebna za ostvarenje javnog interesa**

### **Çlan 35**

Ukoliko je odreðena nepokretnost, kojom raspolaûe opõtina, potrebna za ostvarenje javnog interesa Crne Gore, opõtina je duûna da na zahtjev Vlade tu nepokretnost vrati na raspolaganje Crnoj Gori, bez naknade.

Ukoliko je odreðena nepokretnost, kojom raspolaûe Vlada, potrebna za ostvarenje javnog interesa opõtine, Vlada moûe na zahtjev skupõtine opõtine tu nepokretnost dati na koriöćenje ili raspolaganje opõtini, bez naknade.

## **Imovinska prava javnih sluûbi**

### **Çlan 36**

Javne sluûbe vröe imovinska prava na drûavnoj imovini koju su stekle ili steknu iz sredstava javnih prihoda i drugih prihoda koje ostvare u skladu sa zakonom.

O raspolaganju i upravljanju imovinskim pravima iz stava 1 ovog ÷lana odlučuje nadleûni organ javne sluûbe u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade, odnosno nadleûnog organa opõtine.

## **Pokloni**

### **Çlan 37**

Drûavni organi ili organi opõtine, odnosno njihovi predstavnici - starjeöine mogu primati ili davati poklone, u skladu sa zakonom.

Uslove i naçin davanja poklona domaçim i stranim pravnim i fiziçkim licima iz drûavne imovine, kao i raspolaganje poklonom koji primi predstavnik Crne Gore, odnosno nadleûni organ opõtine i javne sluûbe u vezi sa vröenjem svoje funkcije propisuje Vlada, odnosno nadleûni organ opõtine.

## **Ograniçenja na dobrima u opötoj upotrebi**

### **Çlan 38**

Na dobrima u opötoj upotrebi se ne mogu ustanovljavati sluûbenosti i drugi tereti, kojima bi se onemogućila ili znatno oteûala njihova redovna upotreba.

Za ustanovljavanje sluûbenosti na zemljiötu u drûavnoj svojini za potrebe izgradnje infrastrukturnih objekata od interesa za Crnu Goru i lokalnog znaçaja za opõtinu, meðusobno se ne plaçaju naknade.

## **Zakup**

### **Çlan 39**

Stvari i druga dobra u drûavnoj imovini mogu se davati u zakup.

Sluûbene zgrade, poslovni prostori, prevozna sredstva i druge pokretne i nepokretne stvari mogu se davati u zakup na vrijeme do pet godina uz mogućnost produûenja.

Dobra u svojini Crne Gore ili imovini opštine mogu se ugovorom dati u zakup do 30 godina odlukom Vlade, odnosno nadležnog organa opštine i do 90 godina odlukom Skupštine, na predlog Vlade.

Kad je predmet zakupa zemljište na kome je predviđena gradnja hotelsko turističkog kompleksa, zakupodavac može dati saglasnost zakupcu-investitoru na otuđenje objekta izgrađenog na tom zemljištu, u skladu sa planskom dokumentacijom i ugovorom.

Kad je predmet zakupa zemljište na kome je predviđena gradnja vila, zakupcu-investitoru se, uz svojinu na objektu, izuzetno može prenijeti i pravo svojine na zakupljenom zemljištu ispod objekta i koje je neophodno za njegovu redovnu upotrebu, u skladu sa planskom dokumentacijom i ugovorom, uz plaćanje tržišne naknade.

Uslovi, vrijeme zakupa, naknada, način korišćenja i rasplaganja, čuvanja, zaštite i održavanja stvari datih u zakup uređuje se ugovorom o zakupu.

Stvari i druga dobra u državnoj imovini ne mogu se dati u podzakup bez saglasnosti zakupodavca.

## **Javno nadmetanje**

### **Član 40**

Prodaja i davanje u zakup stvari i drugih dobara u državnoj imovini vrši se javnim nadmetanjem ili na osnovu prikupljenih ponuda, a izuzetno neposrednom pogodbom.

Prodaja stvari i drugih dobara u državnoj imovini može se vršiti neposrednom pogodbom u slučajevima:

- 1) prenosa zemljišta radi izgradnje objekata za potrebe državnih organa i organizacija, organa i organizacija jedinica lokalne samouprave i organizacija koje obavljaju javnu službu, koji posluju sredstvima u državnoj svojini, kao i drugih objekata u državnoj svojini;
- 2) sporazumnog prenosa zemljišta ranijem vlasniku na ime naknade za eksproprisano ili izuzeto zemljište;
- 3) kada je vlasnik katastarske parcele dužan da trpi promjene granica urbanističke parcele, prema planu parcelacije (dokompletiranje urbanističke parcele);
- 4) prenosa zemljišta na kojem je izgrađen objekat bez građevinske dozvole, a koji je uklopljen u planski dokument (legalizacija objekta);
- 5) primjene člana 39 stav 5 ovog zakona.

Davanje u zakup stvari i drugih dobara u državnoj imovini neposrednom pogodbom može se vršiti u slučaju kada davanje u zakup ne uspije ni nakon tri uzastopna objavljivanja javnog poziva za javno nadmetanje ili prikupljanje ponuda.

Način, postupak, zaključenje ugovora, uslove prodaje i davanja u zakup državne imovine propisuje Vlada.

## **VI. EVIDENCIJA, PROCJENA, ZAŠTITA I NADZOR DRŽAVNE IMOVINE**

### **Evidencija**

#### **Član 41**

Evidencija državne imovine vodi se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

### **Vođenje jedinstvene evidencije**

#### **Član 42**

Jedinstvena evidencija državne imovine vodi se posebno za pokretne, posebno za nepokretne stvari, a posebno za druga dobra, osim stvari za posebne namjene.

### **Nadležni organ za procjenu imovine**

#### **Član 43**

Vrijednost nepokretnih stvari u svojini Crne Gore procjenjuje organ uprave nadležan za poslove katastra.

Vrijednost nepokretnih stvari u imovini opštine procjenjuje ovlašćeni nadležni organ opštine određen statutom, a vrijednost imovine javnih službi ovlašćeni organ koji ta služba odredi, uz saglasnost osnivača.

Vlada, opština i javna služba mogu odrediti i drugi ovlašćeni organ ili instituciju za procjenu vrijednosti nepokretnih stvari Crne Gore.

### **Vođenje posebne evidencije**

### Član 44

Evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari, na kojima svojinska prava i ovlašćenja vrši Crna Gora, a koje služe za obavljanje funkcije državnih organa, vode organi koji te stvari koriste.

Evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari, na kojima svojinska prava i ovlašćenja vrši opština, vode organi opštine koji te stvari koriste.

Evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari javnih službi vode službe koje te stvari koriste.

Organi i službe iz st. 1, 2 i 3 ovog člana dužni su da vrše popis imovine koju koriste.

### Evidencija imovine koju koristi više organa

### Član 45

Evidenciju stvari koje koristi više državnih organa (službene zgrade i prostorije) vodi organ uprave nadležan za poslove imovine, odnosno nadležni organ opštine i javne službe.

Organ uprave nadležan za poslove imovine, odnosno nadležni organ opštine i javne službe dužan je da izvrši popis, procjenu i evidentiranje nepokretnih stvari koje koristi više državnih organa, organa opštine, odnosno javnih službi.

### Registar nepokretnosti

### Član 46

Nepokretne stvari u državnoj svojini evidentiraju se u Registru nepokretnosti koji vodi organ uprave nadležan za poslove imovine.

Registar nepokretnosti iz stava 1 ovog člana je jedinstvena elektronska javna baza podataka.

### Sadržaj registra

### Član 47

Registar nepokretnosti sadrži:

- podatke o nepokretnoj stvari (mjesto, ulica, broj, katastarska opština, katastarska parcela, broj lista nepokretnosti, površina zemljišta, površina objekta, službenost, teret i ograničenja);
- osnov sticanja prava;
- vrijednost nepokretne stvari u momentu evidentiranja, procijenjena od organa uprave nadležnog za nekretnine ili drugog ovlašćenog organa i druge podatke značajne za vođenje evidencije.

Podaci u Registru nepokretnosti moraju biti saglasni sa podacima iz katastra nepokretnosti.

### Evidencija pokretnih stvari i drugih dobara

### Član 48

Evidencija pokretnih stvari i drugih dobara vodi se u knjigovodstvu korisnika imovine na osnovu izvršenog popisa, sa stanjem na dan 31. decembar godine za koju se vrši popis, prema računovodstvenoj vrijednosti.

### Posebna pravila za vođenje evidencije i popisa

### Član 49

Bliže propise o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini donosi Vlada.

### Dostavljanje podataka

### Član 50

Organi iz čl. 44, 45 i 66 ovog zakona dužni su da podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima dostave organu uprave nadležnom za poslove imovine u elektronskoj formi, radi vođenja Registra nepokretnosti, odnosno računovodstvene evidencije pokretnih stvari.

Podatke iz stava 1 ovog člana organi su dužni da dostave do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Organi su dužni da organu uprave nadležnom za poslove imovine dostavljaju sve promjene na pokretnim stvarima nastale u toku godine.

## Obaveze organa za poslove imovine

### Član 51

Organ uprave nadležan za poslove imovine je dužan da, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i drugim propisima, podatke o nepokretnim i pokretnim stvarima u imovini Crne Gore dostavi Ministarstvu do kraja marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

### Zaštita svojine

### Član 52

Zaštita prava svojine i drugih imovinskih prava u državnoj imovini vrši se u skladu sa opštim propisima.

### Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore

### Član 53

Crnu Goru, njene organe i javne službe čiji je osnivač država, a nemaju svojstvo pravnog lica, pred sudovima i drugim državnim organima zastupa Zaštitnik imovinsko - pravnih interesa Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik).

Zaštitu imovinsko-pravnih interesa opštine vrši organ koji odredi opština.

U vršenju funkcija iz st. 1 i 2 ovog člana Zaštitnik, odnosno nadležni organ opštine ima položaj zakonskog zastupnika pravnog lica.

### Obavještenje Vlade

### Član 54

Zaštitnik, odnosno nadležni organ opštine je dužan da, u slučajevima kada se radi o imovinskim sporovima od naročito značaja za državu, odnosno lokalnu samoupravu ili o sporovima povodom stvari i drugih dobara čija je tržišna vrijednost iznad 30.000 €, a treba se odreći tužbenog zahtjeva, priznati zahtjev protivne strane, zaključiti poravnanje ili odustati od pravnog lijeka, o tome, bez odlaganja, obavijestiti Vladu, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave i postupi u skladu sa njihovim stavom.

### Sporazumno razrješenje spornog odnosa

### Član 55

Zaštitnik, odnosno nadležni organ opštine može, prije pokretanja postupka, preduzeti potrebne radnje radi sporazumnog razrješenja spornog odnosa, ako priroda spora to dopušta.

### Miroljenje o pravnom poslu

### Član 56

Zaštitnik, odnosno nadležni organ opštine dužan je da organima čija imovinska prava i interese zastupa, na njihov zahtjev, da pravno miroljenje u vezi sa zaključenjem ugovora i miroljenje o drugim imovinsko - pravnim pitanjima.

### Dostavljanje podataka

### Član 57

Svi organi su dužni da Zaštitniku, odnosno nadležnom organu opštine, na njihov zahtjev, dostave tražene informacije i dokumente.

### Imenovanje Zaštitnika

### Član 58

Zaštitnika imenuje i razrješava Vlada, na predlog ministra finansija.

Zaštitnik ima jednog ili više zamjenika.

Zamjenika Zaštitnika imenuje i razrješava Vlada, na predlog Zaštitnika.

Lica iz st.1 i 3 ovog člana Vlada imenuje na period od pet godina.

Za Zaštitnika, odnosno zamjenika Zaštitnika može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova za rad u organima državne uprave, ima završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje osam godina rada u struci.

Zaradu Zaštitniku i zamjeniku Zaštitnika određuje Vlada posebnim aktom.

Ostala prava iz radnog odnosa i po osnovu radnog odnosa Zaštitnik, odnosno zamjenik Zaštitnika ostvaruje u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima.

## Nadzor i izvještaj o radu

### Član 59

Nadzor nad radom Zaštitnika vrši Ministarstvo.

Zaštitnik sačinjava godišnji izvještaj o radu i dostavlja ga Ministarstvu koje ga nakon razmatranja i ocjenjivanja dostavlja Vladi na usvajanje.

## Stručna služba

### Član 60

Za vršenje stručnih i administrativnih poslova Zaštitnik obrazuje stručnu službu.

Zaštitnik, uz saglasnost Vlade, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Na zaposlene u stručnoj službi primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

## Dostavljanje ugovora

### Član 61

Zaključeni ugovori o sticanju i raspolaganju nepokretnim stvarima i pokretnim stvarima i drugim dobrima veće vrijednosti u državnoj imovini dostavljaju se Zaštitniku, Državnom tužilaštvu Crne Gore i Državnoj revizorskoj instituciji, u roku od 15 dana od dana objere.

Ugovori iz stava 1 ovog člana dostavljaju se i organu uprave nadležnom za poslove imovine, u roku od 15 dana od dana objere, radi vođenja evidencije u skladu sa zakonom.

## Nadzor

### Član 62

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo.

Poslove inspekcijskog nadzora iz stava 1 ovog člana vrši inspekcija za državnu imovinu, u skladu sa zakonom.

## VII. KAZNENE ODREDBE

### Novčana kazna za prekršaj

### Član 63

Novčanom kaznom od 5.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) raspolaže imovinom u pograničnom području bez saglasnosti Vlade (član 34 stav 2);
- 2) raspolaže državnom imovinom bez prethodno pribavljene saglasnosti Vlade, odnosno nadležnog organa opštine (član 36 stav 2);
- 3) raspolaže imovinom Crne Gore, imovinom opštine ili javne službe, bez javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda (član 40 stav 1);
- 4) sredstva ostvarena prodajom državne imovine ne koristi u skladu sa ovim zakonom (član 23);
- 5) razmijene nepokretnosti bez saglasnosti organa koji odlučuju o raspolaganju nepokretnim stvarima (član 31 stav 2);
- 6) ne raspolaže i ne koristi državnu imovinu zakonito i ekonomično i u skladu sa zakonom (član 22 st.1 i 2);
- 7) o raspolaganju i razmjeni nepokretnim stvarima Crne Gore, imovinom opštine ili javne službe ne zaključuje ugovor (član 32);
- 8) zbog promjene nadležnosti, smanjenja obima posla ili drugih okolnosti prestane da koristi imovinu ili njen dio, a o tome, u roku od 15 dana od dana nastale promjene, ne obavijesti Vladu ili nadležni organ opštine (član 26 stav 1);
- 9) o pokretnim stvarima koje su im date na korišćenje ne vode računovodstvenu evidenciju (član 48);

- 10) ne dostave Ministarstvu podatke o nepokretnim i pokretnim stvarima do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 51);
- 11) u roku od 15 dana od dana zaključenja ne dostave ugovor Zaštitniku, Državnom tužilaštvu Crne Gore, Državnoj revizorskoj instituciji i organu uprave nadležnom za poslove imovine (član 61 stav 1);
- 12) ne dostave podatke o nepokretnim stvarima koje koriste ili koji su u njihovoj nadležnosti organu uprave nadležnom za poslove imovine, radi vođenja jedinstvene evidencije državne imovine (čl. 66 i 67);
- 13) ne dostave zahtjev organu uprave nadležnom za poslove katastra u roku od 90 dana (član 71 stav 1);
- 14) ne izvrši upis u katastar nepokretnosti u roku od 60 dana (član 71 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u državnom organu i odgovorno lice u organu lokalne samouprave novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

## VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine

#### Član 64

Pravo korišćenja, odnosno trajnog korišćenja na zemljištu u državnoj svojini koje je u okviru generalnog urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije upisano na Crnu Goru, opštinu, javnu službu čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština, danom stupanja na snagu ovog zakona postaje državna svojina Crne Gore, odnosno imovina opštine, odnosno javne službe, čime se ne dira u prava fizičkih lica i privrednih društava u procesu pretvaranja prava iz društvene svojine u smislu Zakona o svojinsko - pravnim odnosima.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, zemljište - katastarske parcele na kojima su izgrađeni objekti državnih organa, javnih službi čiji je osnivač Crna Gora i ustanova iz oblasti obrazovanja, nauke, zdravstva i socijalne zaštite, sporta i fizičke kulture, a koje su u državnoj svojini, upisuju se kao svojina Crne Gore.

Zemljište van generalnog urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije na kome organi i službe iz stava 1 ovog člana imaju pravo korišćenja, odnosno trajnog korišćenja postaje svojina Crne Gore, izuzev ako su to zemljište stekli u valjanom pravnom poslu (kupoprodaja, poklon i dr.)

### Rješavanje sporova u vezi pripadanja stvari

#### Član 65

Upravni i sudski postupci koji se vode u vezi pripadanja stvari iz ovog zakona završiće se po ovom zakonu.

### Obaveze organa i javnih službi

#### Član 66

Državni organi i javne službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno organi opštine i javne službe čiji je osnivač opština, dužni su da izvrše popis, procjenu i evidentiranje nepokretnih stvari koje su u njihovoj nadležnosti, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i podatke o imovini dostave organu uprave nadležnom za poslove imovine.

### Popis procjena i evidencija

#### Član 67

Državni organi i javne službe čiji je osnivač Crna Gora, odnosno organi opštine i javne službe čiji je osnivač opština dužni su da izvrše popis, procjenu i evidentiranje nepokretnih i pokretnih stvari koje koriste, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, procjena pokretnih stvari neće se vršiti za imovinu za koju postoji utvrđena knjigovodstvena vrijednost.

### Rok za imenovanje Zaštitnika

#### Član 68

Vlada će, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, imenovati Zaštitnika.

Zaštitnik će početi sa radom u roku od 90 dana od dana imenovanja.

Do isteka roka iz stava 2 ovog člana, poslove Zaštitnika u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim zakonom, vršiće Vrhovni državni tužilac.

## Osnivanje organa uprave nadležnog za imovinu

### Član 69

Vlada će, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, osnovati organ uprave nadležan za poslove imovine, u skladu sa ovim zakonom.

Do dana osnivanja organa uprave nadležnog za poslove imovine poslove iz njegove nadležnosti vršiće Uprava za zajedničke poslove državnih organa.

## Uspostavljanje jedinstvene evidencije

### Član 70

Organ uprave nadležan za poslove imovine je dužan da uspostavi jedinstvenu evidenciju nepokretnih stvari iz državne imovine, u roku od 90 dana od dana isteka roka iz čl. 66 i 67 ovog zakona.

## Upis prava u katastar

### Član 71

Organ uprave nadležan za poslove imovine će, na osnovu podataka iz čl. 65 i 66 ovog zakona, podnijeti zahtjev organu uprave nadležnom za poslove katastra, radi upisa prava državne svojine ili nekog drugog imovinskog prava na nepokretnostima u državnoj imovini u katastru nepokretnosti, u roku od 90 dana od dana dostavljanja, u skladu sa zakonom.

Organ uprave nadležan za poslove katastra će državnu svojinu ili neko drugo imovinsko pravo iz stava 1 ovog člana upisati kao državnu svojinu Crne Gore ili kao imovinu opštine, u roku od 60 dana, sa naznakom subjekta prava raspolaganja u skladu sa ovim zakonom.

## Upis susvojine

### Član 72

Prava na nepokretnosti, za koja se utvrdi da su stečena zajedničkim ulaganjem iz javnih prihoda Crne Gore, odnosno javnih prihoda opštine, upisaće se u katastar nepokretnosti na Crnu Goru, odnosno opštinu, srazmjerno izvršenim ulaganjima, osim za objekte u oblasti nauke, obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, sporta i fizičke kulture, koji će se upisati kao državna svojina Crne Gore.

## Imovina bivših DPO

### Član 73

Popis imovine bivših društveno-političkih organizacija izvršiće organ uprave nadležan za poslove imovine, odnosno nadležni organ opštine, u roku od 90 dana od dana osnivanja organa uprave nadležnog za poslove imovine i u roku od 30 dana podnijeće zahtjev za njen upis u katastar nepokretnosti.

Organ uprave nadležan za poslove katastra će imovinu iz stava 1 ovog člana upisati u katastar nepokretnosti, u skladu sa zakonom, u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

## Dostavljanje ugovora organu uprave nadležnom za imovinu

### Član 74

Ugovore o zakupu ili ugovore o davanju na privremeno korišćenje imovine, koji su zaključeni do stupanja na snagu ovog zakona, nadležni organi dužni su da dostave organu uprave nadležnom za poslove imovine, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## Podzakonski akti

### Član 75

Propisi za sprovođenje ovog zakona iz čl. 28 i 37 donijeće se u roku od godinu dana, a propisi iz čl. 40 i 49 u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## Prestanak važenja zakona

**Član 76**

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe: Zakon o imovini Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 44/99), Zakon o prometu nepokretnosti ("Službeni list SRCG", br. 27/75, 35/75, 29/89, 39/89, 7/91, 48/91, 2/92, 4/92 i 27/94), član 15a Opötege zakona o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07), član 53 stav 6 Zakona o turizmu ("Službeni list RCG", br. 32/02, 41/02 i 45/02), član 4 Zakona o morskome dobru ("Službeni list RCG", br. 14/92), član 2 stav 3 Zakona o putevima ("Službeni list RCG" br. 42/04) i član 70 Zakona o zaštiti prirode ("Službeni list CG" br. 51/08).

**Stupanje na snagu****Član 77**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. septembra 2011. godine.